

SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Rudarski propisi i standardizacija

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:

RPIS -R

3. Ciklus studija:

1

4. Bodovna vrijednost ECTS:

4

5. Status nastavnog predmeta: Obavezni Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

-Nema

7. Ograničenja pristupa:

-Nema

8. Trajanje / semestar:

1

5

9. Sedmični broj kontakt sati:

9.1. Predavanja:

2

9.2. Auditorne vježbe:

0

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0

10. Fakultet:

RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET

11. Odsjek / Studijski program:

RUDARSTVO

12. Odgovorni nastavnik:

Dr.sc.Kemal Gutić

13. E-mail nastavnika:

kemal.gutic@untz.ba

14. Web stranica:

www.rggf.untz.ba

15. Ciljevi nastavnog predmeta:

- Upoznati studente sa propisima iz oblasti rudarstva; Standardi BIH, Zakonska legislativa koja je direktno i indirektno vezana za Rudarstvo
- Na osnovu teoretskih osnova i praktičnih primjera, studenti treba da razumiju, analiziraju i primjene stečena saznanja u rješavanju određenih problema pri sprovođenju procedura; Izrade upustava, planova, previlnika.
- Poboljšati komunikacijske vještine u pisanom i verbalnom obliku, te praktično sticanja vještina i kompetencija;
- Poboljšati kontinuirani rad studenata čitave godine, tako da od samog početka kursa uzmu aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima i obavezama; akcenat na poslovnoj i pisanoj komunikaciji.
- Ostvariti dvosmjernu komunikaciju student – nastavnik.

16. Ishodi učenja:

Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:

- koriste dostupnu raspoloživu literaturu vezanu za rješavanje različitih problema ovog kursa;
- rješavaju probleme različite složenosti individualno ili u timu i iste prezentiraju u pisanom ili verbalnom obliku;
- razumiju značaj ovog kursa u rješavanju različitih problema u praksi;
- polože završni ispit u prvim ispitnim terminima na kraju semestra.

17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Planovi za izgradnju rudarskih objekata. Prostorni planovi, građenja, misija G1,G21,G31,G41. Shodno Zakonu o rudarstvu upravljanje mineralnim sirovinama. Idejni projekti, planiranje građenja u rudarstvu i otvaranjem rudnika za eksploataciju .Okolišni propisi.

Projektovanje, istražni radovi, izrada planova, pravo na dobivnje odgovarajućih dozvola za eksploataciju.Izrada studije problema investicionog objekta. Investicioni program. Urbanistička saglasnost. Idejni projekat. Glavni projekat. Odobrenje za građenje, kao pravo na eksploataciju.Izvođenje rudarskih radova.Odabiranje izvođača i ugovaranje, ZJNBH, tehnička dokumentacija, propisi i standardi BIH, sa akcentom na EN.

Propisi pri izvođenju rudarskih radova, na površini, ispod zemlje, eksploatacija dubinskim bušenjem, radovi na preradi. Propisi iz oblasti zaštite na radu i zdravlja zaposlenika. službe spašavanja, opasnosti, nadležnosti i dužnosti privrednog društva. Tehničko rukovođenje u eksploataciji korisnih sirovina.

Sankcije, privremene, potpune i trajne obustave rudarskih radova. Otklanjanje posljedica rudarskih radova. ISO standardi, unutrašnja kontrola kvaliteta.

Vrste rudarskih projekata, upravljanje tehničko tehnološkim procesima. Ovlaštenja projekatana i revidenata, izmjene projekta,rudarska mjerenja, inspeksijski nadzor u rudarstvu.

18. Metode učenja:

U cilju efikasnog izvođenja nastave i postizanja očekivanih ciljeva kursa i kompetencija studenata na kraju semestra na kursu se koriste različite nastavne metode:

- predavanja (P),
- timski/grupni projekti (seminarski radovi) (GP) i
- kratki testovi sa suštinom apsolviranog gradiva po oblastima ili nastavnim jedinicama).

19. Objašnjenje o provjeri znanja:

P,

Student je u toku cijelog semestra obavezan dolaziti redovno na predavanja (P) . Nastavnik i asistent će tokom semestra evidentirati i pratiti prisutnost studenta.

U toku semestra student može maksimalno neopravdano izostati sa tri predavanja. U slučaju da student usljed bolesti nije mogao pohađati nastavu u većem omjeru može razmotriti mogućnost nadoknade iste vodeći računa o objektivnim okolnostima i mogućnosti postizanja ciljeva učenja dodatnim angažmanom studenta i zamjenskim aktivnostima.

Kontinuirana aktivnost na nastavi u toku semestra, učešće u tematskim diskusijama, inicijativa i druge aktivnosti koje pomažu u podizanju kvaliteta nastave stimulise će se dodatnim poenima u konačnoj ocjeni, a o čemu evidenciju vodi predmetni nastavnik. Student koji nema niti jedan neopravdan izostanak stiže pravo na dodatnih maksimalno 5 bodova od ukupno 100 na osnovu kojih se formira konačna ocjena.

Individualni i timski/grupni projekti (IP/GP)

Izrada individualnih i timskih projekata je obavezna. U toku semestra studenti će biti uključeni u izradu najmanje jednog timskog projekta. Timski/grupni rad će obuhvatati tematiku iz podzemne eksploatacije izrade rudarskih objekata, koja treba biti obrađena uz konsultovanje raspoložive dostupne udžbeničke literature, literature dostupne na Internetu, i sl.

U timskom projektu studenti tima obavezni su aktivno učestvovati i dati svoj doprinos. Studenti su obavezani da u određenom vremenu, najkasnije mjesec dana do kraja semestra, u skladu sa uputstvima, timski projekat i isti dostave nastavniku na pregled. Za vrijeme izrade projekata, za sve nejasnoće i objašnjenja u vezi istih, nastavnik je na raspolaganju studentima u vidu konsultacija.

Kvizovi i brzi testovi

Cilj održavanja kvizova i brzih testova je da studenti kroz različita suštinska pitanja, vezana za kurs, kontinuirano ponavljaju i usvajaju obrađene suštinske stvari vezanih za kurs i kvalitetnije pripremanje za finalizaciju ispita. Nakon završetka određenih oblasti kursa nastavnik će organizovati testove odnosno mini ispite koji će se sastojati od određenog broja pitanja i zadataka u cilju provjere stečenih znanja studenata. Termin održavanja testova će biti saopšten studentima, najmanje sedam dana unaprijed, kako bi se oni mogli adekvatno pripremiti. Pitanja na brzim testovima odnosit će se na zadnju apsolviranu oblast ili nastavnu jedinicu.

20. Težinski faktor provjere:

| Kriterij | Max broj bodova | Bodovi za prolaz | Osvojen br. bodova | Ocjena | ECTS ocjena |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------|-------------|
| Urednost na nastavi | 0 | 0 | <54,00 | 5 | F |
| Aktivnost | 2 | 0 | 54,00-63,00 | 6 | E |
| I parcijalni ispit | 20 | 10 | 64,00-73,00 | 7 | D |
| II parcijalni ispit | 20 | 10 | 74,00-83,00 | 8 | C |
| Seminarski rad | 6 | 4 | 84,00-93,00 | 9 | B |
| Završni ispit | 50 | 30 | 94,00-100 | 10 | A |
| Ukupno | 100 | 54 | | | |

21. Osnovna literatura:

1. Zakon o rudarstvu sl.novine FBIH 29. april. 2010. godine
2. Petar Jovanović: Projektovanje i proračun podgrada horizontalnih podzemnih prostorija knjiga 3. (Beograd 1995.)
3. Ostala literatura: po preporuci nastavnika

22. Internet web reference:**23. U primjeni od akademske godine:**

2015/2016

24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

07.09.2015.